

Mphato wa bobedi


Week 4

Theme: At the Zoo

Tabataba: Serapeng sa diphoofolo

















Instructions: Look at the following picture and read the words below. You can write the words in your home exercise book.

Ditaelo: Lebelela seswantšho se gomme o leke go bala mantšu a a latelago.



Miedumo

Phapathiso dathla go serapeng maritau go ya ka dinoko tsa ona.

	tshepe		serapa sa diphoofolo			tshela
	phiri		noga			lupa
	kgabo		kubu			seswai
	falaminko		pitsi			senyane
	khudu		phenkweri			lesome